

ZAKON

O POSTUPKU PRINUDNE NAPLATE INDIREKTNIH POREZA

DIO I.

OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Sadržaj Zakona)

(1) Ovim zakonom uređuje se postupak po kojem Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: UIO) prinudnim putem naplaćuje indirektnu poreze i ostale prihode i takse (u daljnjem tekstu: dugovanja).

(2) Dugovanja po osnovu indirektnih poreza koja se naplaćuju prema odredbama ovog zakona su dugovanja određena Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03 i 52/04) i Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH", br. 55/04).

Član 2.

(Prinudna naplata dugovanja)

(1) Prinudna naplata sastoji se od niza izvršnih radnji prinudne naplate dugova po osnovu indirektnih poreza.

(2) Postupak prinudne naplate uređuje se:

- a) ovim zakonom;
- b) pravilnicima koji se donose u svrhu razrade ovog zakona i
- c) uredbama, uputstvima i naredbama, koje donose nadležni organi a koje su objavljene u skladu sa zakonom.

(3) Principi i rješenja koja su propisana Zakonom o postupku indirektnog oporezivanja ("Službeni glasnik BiH", br. /05) primjenjuju se na postupke prinudne naplate kada se smatra potrebnim i saglasno ovom zakonu.

(4) Zakon o upravnom postupku Bosne i Hercegovine i opće odredbe upravnih propisa Bosne i Hercegovine ne primjenjuju se na postupke prinudne naplate.

Član 3.

(Početak prinudne naplate indirektnih poreza)

(1) Za dugovanja koja proizilaze iz razreza koji izvrši UIO, period prinudne naplate počinje narednog dana od dana isteka roka za dobrovoljno plaćanje kako je propisano Zakonom o postupku indirektnog oporezivanja.

(2) Za dugovanja po osnovu indirektnog poreza koja obračuna poreski obveznik, pe ri od prinudne naplate počinje narednog dana od dana isteka roka za podnošenje poreske prijave i dobrovoljnog plaćanja, kako je određeno u zakonskim propisima za svaku vrstu indirektnog poreza. Ako se taj rok prekorači, pe ri od prinudne naplate počinje dan poslije podnošenja prijave samooporezivanja bez plaćanja ili je UIO umjesto prijave sačinio procjenu poreskih obaveza koja se dostavlja dužniku u formi naloga za prinudnu naplatu.

(3) Kada je počeo pe ri od za prinudnu naplatu, UIO vrši prinudnu naplatu dugovanja po osnovu indirektnog poreza iz imovine dužnika indirektnog poreza.

(4) Početak perioda prinudne naplate povlači za sobom potraživanje zatezne kamate, naknadnog tereta prinude i, ako postoje, troškova postupka.

Član 4.

(Ovlaštenja UIO u postupku prinudne naplate)

(1) Na zahtjev UIO, dužnik indirektnog poreza treba osigurati UIO popis svoje imovine čija je vrijednost dovoljna da pokrije dug po osnovu indirektnog poreza.

(2) Službenici UIO koji vrše prinudnu naplatu duga mogu provesti provjere i istrage postojanja imovine dužnika indirektnog poreza kao i u kakvom je stanju ta imovina.

(3) Službenici UIO koji vrše prinudnu naplatu duga imaju pravo da upotrijebe sva ovlaštenja koja im je dodijelio UIO u okviru zakona.

(4) UIO preduzima mjere osiguranja, u skladu s odredbama Zakona o postupku indirektnog oporezivanja.

DIO II.

POSTUPAK PRINUDNE NAPLATE

1. Opće odredbe

Član 5.

(Priroda postupka prinudne naplate)

(1) UIO je jedini organ nadležan da vodi i rješava sve predmete u postupku prinudne naplate.

(2) Postupak prinudne naplate koji vodi UIO ne može se podudarati s bilo kojim drugim sudskim ili izvršnim postupkom, osim u slučajevima predviđenim u članu 6. ovog zakona.

(3) UIO primjenjuje svoja ovlaštenja u postupku prinudne naplate uz dužno poštovanje, da bi izbjegao bilo kakvu povredu ličnog dostojanstva i nepotrebne neprijatnosti dužnika.

(4) Postupak prinudne naplate i njegove proceduralne mjere pokreću se i vrše po službenoj dužnosti. Kada je postupak pokrenut, može se obustaviti samo u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

Član 6.

(Prvenstvo)

(1) UIO poštuje pravo prvenstva u namirenju duga u odnosu na druge povjerioci koji su ranije registrirali svoja prava u Registru zaloga u skladu s Okvirnim zakonom o zalozima ("Službeni glasnik BiH", br. 28/04) i drugim javnim registrima o vlasništvu i drugim pravima. U slučaju kolizije između postupka prinudne naplate i nekog drugog sudskog ili izvršnog upravnog postupka, prvenstvo izvršenja zapljene imovine je sljedeće:

- a) u slučaju kolizije s izvršnim postupkom pojedinačnog povjerioca, postupak prinudne naplate po ovom zakonu ima prvenstvo ako je zapljena koja se vrši u postupku prinudne naplate ranijeg datuma nego zapljena koja se vrši u postupku pojedinačnog povjerioca. U ovom pogledu, odlučujući datumi su oni koji su navedeni u pisanoj izjavi o zapljenu koju je izdao UIO i odluci o naplati koju je izdao nadležni sud.
- b) u slučaju kolizije s izvršnim postupkom cjelokupnog namirivanja, odnosno s postupkom koji je propisan važećim zakonskim propisima o stečaju, postupak prinudne naplate ima prednost ako je nalog za prinudnu naplatu izdat prije nego što je nadležni sud objavio početak stečajnog postupka.

(2) Sudovi su dužni dostaviti UIO sve relevantne podatke o cjelokupnom namirivanju. Iste obaveze važe za sve entitetske poreske uprave i Poresku upravu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i druge javne uprave koje su ovlaštene da vode postupak prinudne naplate.

Član 7.

(Privremena obustava postupka prinudne naplate)

Postupak prinudne naplate može se privremeno obustaviti samo u slučajevima i pod uslovima propisanim ovim zakonom i Zakonom o postupku indirektnog oporezivanja.

Član 8.

(Potraživanja treće strane)

(1) Treća strana, koja smatra da zapljena narušava njeno pravo vlasništva ili neko drugo pravo ili pak smatra da ima pravo da namiri svoja potraživanja prije UIO, može podnijeti zahtjev za potraživanje treće strane UIO.

(2) Ako se zahtjev treće strane odnosi na dokazivanje prava vlasništva, postupak naplate predmetne imovine privremeno se obustavlja sve dok se zahtjev ne riješi. Potraživanje treće strane ne utiče na postupak prinudne naplate iz druge zaplijenjene imovine dužnika.

(3) Potraživanje treće strane na osnovu drugih prava, osim vlasništva, ne utiče na postupak prinudne naplate koji se nastavlja sve dok se ne završi prodaja zaplijenjene imovine. UIO zadržava iznos depozita dok se ne riješi pravo prvenstva.

Član 9.

(Trajna obustava postupka prinudne naplate)

(1) Postupak prinudne naplate trajno se obustavlja po službenoj dužnosti ako:

- a) strana dokaže da se zahtjev po osnovu indirektnog poreza odnosi na lice koje ne podliježe plaćanju ili je napravljena greška u obračunu poreskog duga;
 - b) dužnik dokaže da je dug plaćen, da je nastupilo poravnanje, poništen, zastario ili je ugašen iz nekog drugog razloga; ili
 - c) nalog za prinudnu naplatu nije donesen ili uručen dužniku.
- (2) Izuzetno od stava (1) tačka c) ovog člana, UIO će pokrenuti novi postupak prinudne naplate donošenjem naloga za prinudnu naplatu, tj. uručenjem naloga za prinudnu naplatu dužniku.

Član 10.

(Očuvanje pravnog učinka radnji preduzetih u postupku prinudne naplate)

- (1) Objava poništenja jedne od radnji u postupku prinudne naplate ne utiče na valjanost drugih radnji preduzetih u toku istog postupka.
- (2) Poništenje naknadnog tereta prinude ili svakog dijela duga koji nije glavna obaveza ili sankcija neće uticati na valjanost radnji preduzetih u postupku prinudne naplate u svrhu naplate glavne obaveze, sankcije ili ostalog dijela duga koji nisu poništeni.

2. Pokretanje i faze postupka prinudne naplate

Član 11.

(Pokretanje postupka prinudne naplate)

- (1) Postupak prinudne naplate počinje kada se dužniku uruči nalog za prinudnu naplatu koji sadrži:
 - a) identifikaciju dužnika indirektnih poreza,
 - b) iznos duga po vrstama,
 - c) obračun naknadnog tereta prinudne naplate,
 - d) upozorenje da će se kamate obračunati i naplatiti,
 - e) zahtjev za plaćanje, mjesto, uslovi, način i rok plaćanja i
 - f) upozorenje da će UIO, u slučaju neplaćanja u ostavljenom roku, pokrenuti postupak nad imovinom bez daljnjeg obavještenja.
- (2) Nalog za prinudnu naplatu ima istu pravnu snagu kao rješenje o izvršenju koje donosi sud.
- (3) Jedini prigovori koji su dozvoljeni protiv naloga za prinudnu naplatu su da:
 - a) dug ne postoji zbog potpunog gašenja ili zastare,
 - b) odobreno je odgođeno plaćanje u toku perioda za dobrovoljno plaćanje,
 - c) nije dostavljen dokument o razrezu duga po osnovu indirektnog poreza kako je propisano, izuzev procjene koja je sačinjena umjesto poreske prijave,
 - d) razrez duga je poništen i
 - e) postoje greške ili propusti u nalogu za prinudnu naplatu koji:
 - 1) onemogućavaju identifikaciju dužnika;
 - 2) sprečavaju dužnika da odredi od čega se sastoji dugovanje.
- (4) Ako dužnik ne plati iznos koji je naveden u nalogu za prinudnu naplatu u ostavljenom roku, UIO nastavlja plijeniti dužnikovu imovinu.

Član 12.

(Prinudna naplata garancija)

- (1) Ako je dug po osnovu indirektnog poreza osiguran garancijom, prinudna naplata prioritetno će se izvršiti iz garancije.
- (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, UIO može da:
 - a) zaplijeni i otuđi ostalu imovinu ako iznos garancije nije dovoljan da se naplati dug ili
 - b) na zahtjev dužnika, prihvati imovinu dovoljne vrijednosti za tu svrhu.

Član 13.

(Zapljena imovine i prava)

- (1) Zapljena imovine vrši se po principu poštovanja srazmjernosti i do iznosa koji je dovoljan da pokrije:
 - a) neplaćeni dug,
 - b) zateznu kamatu koja se obračunava narednog dana od dana nakon isteka roka za plaćanje do datuma plaćanja duga,
 - c) naknadni teret prinude i
 - d) troškove vođenja postupka prinudne naplate.
- (2) Redoslijed imovine za zapljenu je:
 - a) gotovina ili sredstva na računima otvorenim kod banaka ili drugih finansijskih institucija,
 - b) dužnikova nenaplaćena potraživanja, vrijednosni papiri i prava koja su pretvoriva po viđenju ili za šest mjeseci,
 - c) plaće, naknade, nadnice i penzije,
 - d) nepokretna imovina,
 - e) kamate, prihodi i zakupnine bilo koje vrste,
 - f) intelektualna i industrijska svojina,
 - g) plemeniti metali, drago kamenje, nakit, predmeti od zlata, umjetničke slike i antikviteti,
 - h) materijalna pokretna imovina i imovina u živoj stoci i
 - i) dužnikova nenaplaćena potraživanja, vrijednosni papiri i prava koja nisu pretvoriva u roku od šest mjeseci.
- (3) U vezi s redoslijedom koji je određen u stavu (2) ovog člana, UIO će plijeniti dužnikovu imovinu u kvantitetu do vrijednosti za koju se smatra da će pokriti dug.
- (4) Unutar svake grupe ili vrste imovine u redoslijedu zapljene, prvo se plijeni ona imovina zbog koje se ne mora ulaziti u dužnikove prostorije i mjesto prebivališta da bi se izvršila zapljena.
- (5) Na zahtjev dužnika, može se odstupiti od redoslijeda zapljene ako imovina koju je dužnik predložio za zapljenu osigurava plaćanje duga s istom efikasnošću i bez odgađanja, a da se ne napravi nikakva šteta trećim licima.
- (6) Sljedeća imovina izuzima se od zapljene:
 - a) namještaj fizičkih lica i ostalo pokućstvo i odjeća koji nisu od velike vrijednosti, a koje predstavlja skromno domaćinstvo i
 - b) imovina čiji troškovi otuđenja prelaze vrijednost koja se može postići prodajom.

(7) Od imovine, odnosno plaćanja iz stava (2) tačka c) ovog člana može se zaplijeniti samo 20% od netoiznosa. Izuzetno, primalac ima pravo da zadrži 250 KM mjesečno, a stopa zapljene se, po potrebi, srazmjerno umanjuje kako bi se to osiguralo.

Član 14.

(Pismena izjava o zapljeni i predbilježba)

(1) Radnje zapljene unose se u pisanu izjavu.

(2) Pisana izjava uručuje se dužniku i, ako postoje, suvlasnicima, posjednicima ili depozitarima ako nisu bili prisutni za vrijeme zapljene kao i dužnikovom bračnom drugu ako je zaplijenjena imovina zajedničko vlasništvo dužnika i njenog ili njegovog bračnog druga, odnosno drugom punoljetnom članu porodičnog domaćinstva.

(3) Ako se zapljena imovine može upisati u javni registar, UIO će osigurati da se predbilježba o zapljeni registriira u javnom registru. U tu svrhu UIO izdaje nalog o zapljeni koji je pravna osnova za registraciju.

(4) Nalog o zapljeni dostavlja se u javni registar zajedno sa zahtjevom za dobivanje potvrde o hipoteci kojom zaplijenjena imovina može biti opterećena. Ako postoje bilo kakvi tereti na zaplijenjenu imovinu, predbilježba o zapljeni uručuje se povjeriocima koji su registrirani u javnom registru.

(5) Pisana izjava o zapljeni imovine može se osporavati jedino ako:

- a) je dug ili pravo na traženje plaćanja ugašen zbog zastare;
- b) nalog za prinudnu naplatu nije dostavljen na propisan način;
- c) se UIO nije pridržavao odredbi o zapljeni kako je predviđeno ovim zakonom i
- d) je postupak prinudne naplate privremeno ili trajno obustavljen u skladu s odredbama ovog zakona.

(6) UIO donosi podzakonske akte o rukovanju i čuvanju zaplijenjene pokretne imovine.

(7) U slučajevima zapljene poslovnih objekata ili imovine koja dužniku služi za obavljanje djelatnosti, UIO može odrediti službeno lice koje će upravljati ili nadgledati rukovođenje poslovima. Ako smatra da je likvidnost dužnika dovedena u pitanje, UIO donosi podzakonske akte o načinu postupanja o pitanjima iz ovog stava.

Član 15.

(Zapljena imovine koja je deponirana u finansijskim institucijama)

(1) UIO može, ako ima saznanja o mogućem postojanju dužnikovih novčanih sredstava, dragocjenosti, vrijednosti, materijalnih ili nematerijalnih sredstava deponiranih u finansijskim institucijama ili kod bilo kojeg drugog lica ili depozitara, naložiti zapljenu za osiguranje duga.

(2) U pisanoj izjavi o zapljeni ustanovljava se imovina poznata UIO.

(3) Zapljena se može proširiti i na bilo koju drugu imovinu deponiranu kod odgovarajućeg depozitara.

(4) UIO sačinjava konkretniju specifikaciju imovine koja se plijeni ako se dokaže podacima dobivenim od depozitara da postoji više od jedne vrste deponirane imovine ili da vrijednost deponirane imovine prelazi iznos koji se plijeni.

Član 16.

(Prodaja zaplijenjene imovine)

- (1) Prodaja imovine vrši se putem aukcije, licitacije ili direktne prodaje u slučajevima i pod uslovima koji će biti propisani podzakonskim aktima koje donosi nadležni organ.
- (2) Odluka o prodaji može se osporavati samo ako se smatra da je dužniku uručena pisana izjava o zapljeni u skladu s članom 66. stav (6) Zakona o postupku indirektnog oporezivanja. U ovom konkretnom slučaju odluka se može osporiti iz razloga navedenih u članu 14. stav (5) ovog zakona.
- (3) Postupak prinudne naplate može se okončati ustupanjem zaplijenjene imovine Bosni i Hercegovini ako:
 - a) je imovina od interesa za Bosnu i Hercegovinu i
 - b) nije bilo moguće prodati imovinu u toku postupka prinudne naplate.
- (4) Ako se odluči da se zaplijenjena imovina ustupa Bosni i Hercegovini, dodjeljuje se do 75% od vrijednosti utvrđene u postupku, a dug se umanjuje za taj iznos. Za slučajeve iz stava (3) ovog člana UIO donosi podzakonske akte koji uređuju internu podjelu gubitka prihoda između korisnika prihoda.
- (5) Upravne radnje koje prethode prodaji imovine mogu se obustaviti u svakom momentu do otvaranja licitacije, tendera ili direktne prodaje, plaćanjem duga po osnovu indirektnog poreza, naknadnog tereta prinude, zateznih kamata i troškova postupka.

3. Okončanje postupka prinudne naplate

Član 17.

(Okončanje postupka prinudne naplate)

- (1) Postupak prinudne naplate okončava se:
 - a) plaćanjem duga po osnovu indirektnog poreza, zateznih kamata, naknadnog tereta prinude i troškova postupka,
 - b) odlukom kojom se dug proglašava potpuno ili djelimično nenaplativim, koja je sačinjena nakon proglašenja neuspjeha, odnosno nesolventnosti svih lica odgovornih za plaćanje duga,
 - c) odlukom u kojoj se konstatira da je dug ugašen iz bilo kojeg razloga predviđenog zakonom i
 - d) odlukom kojom se utvrđuje da bi postupak prinudne naplate izazvao veće ukupne administrativne troškove od iznosa koji se prinudno naplaćuje.
- (2) Postupak prinudne naplate neplaćenog duga po osnovu indirektnog poreza koji je proglašen nenaplativim može se ponovo pokrenuti ako je bilo koje lice odgovorno za plaćanje duga postalo solventno prije gašenja duga.

DIO III.

POSTUPAK PROTIV ODGOVORNIH LICA OSIM GLAVNOG DUŽNIKA I NASLJEDNIKA

1. Postupak protiv odgovornih lica osim glavnog dužnika

Član 18.

(Proglašenje odgovornosti)

- (1) Osim ako nije drugačije propisano zakonom, odgovornost se može proglasiti u svakom trenutku poslije razreza duga ili poslije podnošenja prijave samooporezivanja.
- (2) Licima koja se smatraju odgovornim, u aktu kojim se predlaže odgovornost, daje se rok od 15 dana za dostavljanje primjedbi i dokumentacije. Nakon isteka roka UIO donosi rješenje o proglašenju odgovornosti.
- (3) Rješenje o proglašenju odgovornosti uručuje se odgovornom licu i sadrži:
 - a) identifikaciju odgovornog lica,
 - b) iznos duga s posebno navedenim glavnim iznosom i dodatnim iznosima,
 - c) činjenice, elemente i pravnu osnovu za utvrđivanje odgovornosti,
 - d) pravni lijek uključujući nadležni organ koji rješava žalbu i rok u kojem treba da se podnese, s naznakom da se žalbom može osporavati samo odgovornost a ne poreski dug i
 - e) mjesto, uslove i načine plaćanja.
- (4) Odgovorno lice plaća dužni iznos u roku od 10 dana od dana uručenja rješenja o proglašenju odgovornosti.
- (5) Ako odgovorno lice ne plati iznos u određenom roku, dug se naplaćuje putem postupka prinudne naplate.

Član 19.

(Postupak utvrđivanja pojedinačne i solidarne odgovornosti)

- (1) Postupak utvrđivanja pojedinačne i solidarne odgovornosti pokreće se u slučajevima:
 - a) ako je odgovornost utvrđena i rješenje uručeno odgovornom licu prije isteka redovnog perioda za izmirenje duga, dovoljno je zahtijevati plaćanje po isteku tog perioda i
 - b) u ostalim slučajevima, nadležni organ izdaje rješenje kojim utvrđuje odgovornost, koje se uručuje odgovornom licu.
- (2) Lice koje namjerava preuzeti privrednu aktivnost može istovremeno s postojećim vlasnikom tražiti od UIO uvjerenje s detaljnom specifikacijom dugovanja, sankcija ili obaveza po osnovu indirektnog poreza, koji proističu iz poslova te aktivnosti.
- (3) UIO izdaje potvrdu u roku od mjesec dana nakon dobivanja zahtjeva.
- (4) Pojedinačna i solidarna odgovornost lica koje je preuzelo poslovanje, u skladu sa Zakonom o postupku indirektnog oporezivanja, bit će ograničena na ono što je navedeno u uvjerenju. Ako UIO izda uvjerenje bez pominjanja bilo kojeg duga, sankcije ili odgovornosti ili ako ga ne izda u propisanom roku, lice koje traži uvjerenje oslobađa se pojedinačne i solidarne odgovornosti koja se pominje u Zakonu o postupku indirektnog oporezivanja.

Član 20.

(Postupak utvrđivanja supsidijarne odgovornosti)

- (1) Poslije proglašenja nesolventnosti glavnog dužnika i, ako postoje, pojedinačno i solidarno odgovornih lica, UIO izdaje rješenje o proglašenju supsidijarne odgovornosti lica.
- (2) Kada je moguće, UIO donosi rješenje koje se uručuje tom licu.

2. Postupak protiv nasljednika

Član 21.

(Naplata obaveza po osnovu indirektnog poreza od nasljednika glavnog dužnika)

- (1) U slučaju smrti obveznika indirektnog poreza, postupak naplate nastavlja se protiv njegovih zakonskih ili testamentarnih nasljednika bez bilo kakvih zahtjeva, izuzev službenog dokaza izvod iz matične knjige umrlihi dostavljanja obavještenja sa zahtjevom za plaćanje neplaćenih dugovanja umrlog lica i troškova postupka prinudne naplate nasljednicima.
- (2) Ako zakonski ili testamentarni nasljednici obavijeste UIO da koriste pravo da odgode odluku o prihvatanju nasljedstva zajedno s pravima i obavezama, postupak naplate prekida se do vremena kada se smatra da je pe riiod prihvatanja istekao. U tom periodu, zakonski i testamentarni nasljednici imaju pravo dobiti od UIO uvjerenje o neplaćenim obavezama. To uvjerenje izdaje se samo u svrhu informacije.
- (3) Ako zakonski ili testamentarni nasljednici ne prihvate nasljedstvo s pravima i obavezama, naplata neplaćenih obaveza može se nastaviti iz imovine umrlog lica. Proceduralne mjere preduzimaju se protiv lica koje upravlja zaostavštinom.
- (4) Ako je privredno društvo prestalo obavljati djelatnost s likvidacijom ili bez likvidacije, postupak naplate nastavlja se protiv članova, osnivača ili suvlasnika kada se potvrdi prestanak obavljanja djelatnosti.
- (5) Postupak naplate nastavlja se protiv korisnika robe i prava fondacije koja je prestala raditi.
- (6) UIO može istovremeno ili sukcesivno zahtijevati plaćanje neplaćenih dugova i troškova od jednog ili svih partnera, učesnika, suvlasnika ili korisnika.

DIO IV.

POSEBNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22.

(Sankcije i pregled upravnih radnji)

- (1) Zakon o postupku indirektnog oporezivanja primjenjuje se kod sankcija i upravnih radnji, s ograničenjima i izuzecima koji su propisani ovim zakonom.
- (2) Protiv naloga za prinudnu naplatu, pisane izjave o zapljeni i odluke o prodaji ne može se uložiti žalba. Protiv navedenih upravnih radnji mogu se uložiti prigovori u posebnim slučajevima i okolnostima propisanim u članu 9. stav (1), članu 11. stav (3) i članu 14. stav (5) ovog zakona.
- (3) Ako dužnik dokaže postojanje bilo kojih okolnosti navedenih u stavu (2) ovog člana, UIO obustavlja postupak prinudne naplate.

(4) U slučaju da UIO ne smatra dokazanim postojanje okolnosti navedene u stavu (2) ovog člana, rješenje o tome dostavlja dužniku. Postupak prinudne naplate mora se nastaviti bez obzira na donošenje ove odluke.

(5) Izuzetno od stava (2) ovog člana, na rješenja o odbijanju uložених prigovora može se uložiti žalba.

Član 23.

(Ovlaštenje)

(1) UIO može, uz saglasnost Upravnog odbora, potpisati sporazum s drugim javnim organima bilo kojeg državnog nivoa o prinudnoj naplati drugih javnih prihoda.

(2) Uslovi koji obuhvataju naknadu koju UIO dobiva za pružanje usluga prinudne naplate za druge državne organe propisuju se u ugovoru.

(3) UIO je ovlašten da donosi propise za daljnje provođenje prinudne naplate indirektnih poreza.

(4) U članovima ovog zakona, gdje je dato ovlaštenje UIO da izdaje propise, UIO se također odnosi i na Upravni odbor, uspostavljen prema Zakonu o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03 i 52/04), uz poštivanje podjele odgovornosti između Odbora i UIO, kako je propisano navedenim zakonom.

Član 24.

(Rok za donošenje podzakonskih akata)

Podzakonski akti utvrđeni ovim zakonom donose se u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 25.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

PSBIH broj 249/05

28. novembra 2005. godine

Sarajevo

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dr. **Nikola Špirić**, s. r.
Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH **Mustafa Pamuk**, s. r.